

## Letsholo la kopanelo le hapa disakarete tse seng molaong tsa boleng ba dimilijone

**Tshwane, 27 Hlakola 2023** – Sehlopha sa Bolaodi ba Meedi sa Phethahatso ya Molao sa Ditshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa ka tshebedisano le Ditshebeletso tsa Sepolesa sa Afrika Borwa le Lebotho la Naha la Masole a Afrika Borwa mafelong a beke a la 25 - 26 Hlakola ba kgaolelitse diteraka tse neng di laetse disakarete tse seng molaong, ho latela lesedi la mautlwela leo ba ileng ba le fumana.

Ena ke karolo ya matsapa a ntseng a tswela pele a ho ntlafatsa tshebetso e phethahetseng ysa Bolaodi ba Meedi twantshong ya kgwebisano e seng molaong, haholoholo ya kwae le disakarete. Letsholo lena la kopanelo le etsahetse dibakeng le dipolasing tse madibohong a Afrika Borwa. Ho fokiswa hona ho matla ha ho mokolwa ho etsahalang madibohong ho akga ka hare tsena tse latelang:

- Ke paloyohle ya makase a sehlooho a 1185 a disakarete tse seng molaong tsa mefuta ya Remington Gold, Chelsea le Royal Express, a dimilijone tsa diranta a ileng a hapuwa.
- Ho tshwerwe batho ba bane mme ho butswa dinyewe tsa bonokwane mabapi le ho rekisa le ho mokola disakarete tse seng molaong.
- Ho feta moo, ke diteraka tse 4, vene e le nngwe le terekere e hulung treilara, tse neng di sebediswa ho jara disakarete tsena tse seng molaong, tse ileng tsa hapuwa tseo le tsona e leng tsa boleng ba dimilijone.

Diphetho tsa letsholo lena le ikgethang di tiisa hore haesale hoba ho be le diphuputso tse mabapi le maqulwana tse entsweng ke SARS dilemong tse tharo tse fetileng indastering ena ya kwae le disakarete, ho se ho na le keketseho ho mokolweng ka tshebediso ya madiboho. Tabeng ena, ho tla buisanwa le bahlahisi ba lehae ba amahanngwang le mefuta ena ya disakarete jwalo ka karolo ya diphuputso tsa rona tse tswelang kaha ho tsejwa hore disakarete tsena di tswa kante ho Afrika Borwa.

Ho feta moo, ho tiisang qeto ena ke hore, ho latela ditlwaelo tseo re di hlokometseng, ka tlwaelo ke batho ba 500 ba fetang ka madiboho ka letsatsi, mme motho ka mong bonnyane o mokola makase a mabedi a sehlooho a disakarete tse seng molaong, ba a jarile mekokotlong ya bona. Disakarete tsena jwale di ye di laelwe ka hara diteraka, tse ding tsa tsona tsa Maafrikaborwa, le dipalangweng tse ding tse nnyane mme ho sebediswe ditsela tse ding tse iphaphathileng le lediboho ka tshebedisano le borapolasi ba lehae hore di tle di finyelle dibakeng tseo di tlang ho ajwa ho phatlalla le mmaraka wa lehae.

SARS e tla tswela pele ho ntlafatsa bokgoni ba yona ba phethahatso ya molao ho tsa Bolaodi ba Meedi ho lwantshana le kgwebisano e seng molaong ka tshebedisano le diakgente tse ding tsa phethahatso ya molao ka sepheo sa ho ntlafatsa tikoloho ya

lekgetho le ya Bolaodi ba Meedi mmoho le ho sireletsa boikemelo ba Rephablike ya Afrika Borwa, ka ho etsa hore dintho di be thata le ho ba ditjeo tse hodimo bakeng sa bahwebi le balefalekgetho ba sa batleng ho ikobela tefo ya lekgetho ka boomo le ka bonokwane.

Khomishenara ya SARS Mong. Edward Kieswetter o thoholeditse mosebetsi ona wa kopanelo o entsweng ke diakgente tsa phethahatso ya molao letsholong lena le atlehileng. O hlalositse ho kgathatseha ha hae haholo ke diqososo tsa hore ho na le maqulwana a mangata a etsang tsena madibohong, dipolasing tse madibohong, ho akareditswe le bao ba sebedisang meaho ya bona le dipalangwang ka tshebedisano le maqulwana ana.

“Re tla sebedisa lesedi lohle le bokelletsweng ke diakgente tsa phethahatso ya molao ho latella le ho tjhotjhisa ka molao ebang ho hlokeha, bohle ba nang le seabo ditlolong tsena tsa molao tsa maqulwana. Ho bohle ba amehang, ho sa natswe hore ke ba naha efe, ba tla tobana le matla ohle a molao. Re tla tswela pele ho jara mosebetsi wa rona wa phethahatso ya molao ntle le tshabo, leeme kapa ho inkela diqeto ka sepheo sa ho sireletsa indasteri tsa lehae le ho phahamisa ntshetsopele ya ikonomi,” ho rialo Mong. Kieswetter.

Ho fumana lesedi le fetang lena, ikopanye le [SarsMedia@sars.gov.za](mailto:SarsMedia@sars.gov.za)